



education

Department:
Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

**XITIFIKHETI XA LE HENHLA XA
RIXAKA (XHR)**

GIREDI YA 12

**XITSONGA RIRIMI RO ENGETELA RA VUMBIRHI REV-(SAL)
PAPILA RA 2 (P2)**

EXEMPLAR 2008

MEMORANDAMU

TIMARAKA: 80

NKARHI: 2 wa tiawara

Papila leri ri na 16 wa tipheji.

MEMORANDAMU
Xitsonga: Giredi ya 12

Xiletelo xa maavelo ya timaraka ni giridi yo kombisa vuswikoti.
Ririmi ro Engeta ra vumbiri

A: MAAVELO YA TIMARAKA

| Swiletelo swa leswi xopaxopiwaka | Xiyenge xa A 40 wa timaraka | Xiyenge xa B 20 wa timaraka | Xiyenge xa C 20 wa timaraka |
|---|--|--|--|
| Vundzeni | 16 | 08 | 08 |
| Ririmi | 16 | 08 | 08 |
| Xivumbeko | 08 | 04 | 04 |

B GIRIDI YO KOMBISA VUSWIKOTI

| Nhlamuselo ya vuswikoti | Khodi ya vuswikoti | Tiphesente | 40 wa timaraka | 20 wa timaraka | 16 wa timaraka | 08 wa timaraka | 06 wa timaraka | 04 wa timaraka |
|--------------------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Vuswikoti bya le henhla ngopfu | 7 | 80-100 | 32-40 | 16-20 | 12-16 | 06-08 | 05-06 | 03-04 |
| Vuswikoti bya le henhla | 6 | 70-79 | 28-31 | 14-15 | 10-11 | 05 | 04 | |
| Vuswikoti bya le henhlanya | 5 | 50-59 | 20-27 | 10-13 | 08-09 | | | |
| Vuswikoti bya le xikarhi | 4 | 40-49 | 16-19 | 08-09 | 06-07 | 04 | 03 | 02 |
| Vuswikoti byo enela | 3 | 30-39 | 12-15 | 06-07 | 04-05 | 03 | 02 | |
| Vuswikoti bya madyondza | 2 | 20-29 | 08-11 | 04-05 | 02-03 | | | |
| Vuswikoti byo ka byi nga fikelelangi | 1 | 0-28 | 00-07 | 00-04 | 00-01 | 00-02 | 01 | 01 |

| | | Vuswikoti bya le henhla ngopfu 7 | Vuswikoti bya le henhla 6 | Vuswikoti bya le henhlanyana 5 | Vuswikoti byo amukeleka 4 | Vuswikoti byo enela 3 | Vuswikoti bya madyondza 2 | Vuswikoti byo ka byi nga fikelelangi 1 |
|---|---|---|--|---|---|---|---|--|
| <p>XITSONGA RO ENGETELA RA VUMBIRHI RHUBIRIKI YO LAWULA REV-(SAL)</p> <p>XIYENGE XA A: SWITSALWANA</p> <p>40 WA TIMARAKA</p> | <p>RIRIMI NI MATIRHISELO YA RONA</p> | <p>- Ririmi ni mahikahatelo swi tirhisiwile hi ndlela leyi vuyerisaka. Ririmi ro gega ri tirhisiwile hi nkhaqato wa le henhla swinene.</p> <p>- Mahlawulelo ya marito ya tirhisiwile hi nkhaqato naswona ya vupfile.</p> <p>- Swivulwa na tindzimana swi vumbiwile hi ndlela ya vutlhari.</p> <p>- Xitayili, thoni na rhejisitara swi fambelana ni nhlokombhaka swinene.</p> <p>- Xitshuriwa xi andlariwile hi ndlela ya kahle yo pfumala swihoxo ku kombisa leswaku xi kambisisiwile, xi xopaxopiwile na ku hleriwa.</p> <p>- Vulehi bya xitshuriwa byi fambelana na swilaveko swa nhlokombhaka.</p> | <p>- Ririmi ni mahikahatelo swi tirhisiwile hi nkhaqato naswona ririmi ro gega ri tirhisiwile hi mfanelo.</p> <p>- Mahlawulelo ya marito ya tirhisiwile hi tindlela to hambanahambana naswona ya tirhisiwile hi ndlela ya vutshila.</p> <p>- Swivulwa na tindzimana swi na nkhlukelano naswona swi tirhisiwile hi tindlela to hambanahambana.</p> <p>- Xitayili, thoni na rhejisitara swi fambelana hi nkhaqato na nhlokombhaka.</p> <p>- Xitshuriwa xi andlariwile hi ndlela yo pfumala swihoxo ku kombisa leswaku xi kambisisiwile, xi xopaxopiwile na ku hleriwa.</p> <p>- Vulehi bya xitshuriwa hi lebyi faneleke.</p> | <p>- Ririmi ni mahikahatelo swi tala ku tirhisiwa hi nkhaqato.</p> <p>- Mahlawulelo ya marito ya fambelana ni xitshuriwa lexi tumbuluxiweke.</p> <p>- Swivulwa na tindzimana swi andlariwile hi ndlela ya kahle.</p> <p>-Xitayili, thoni na rhejisitara swi fambelana na nhlokombhaka.</p> <p>Xitshuriwa xi tala ku pfumala swihoxo ku kombisa leswaku xi kambisisiwile, xi xopaxopiwile na ku hleriwa.</p> <p>- Vulehi bya xitshuriwa hi lebyi faneleke.</p> | <p>- Ririmi leri tirhisiwaka hi lero olova naswona mahikahatelo ya amukeleka.</p> <p>- Mahlawulelo ya marito ya amukeleka.</p> <p>- Swivulwa na tindzimana swi nga ha va na swihoxo eka swiphemu swin'wana kambe mongo wa xitshuriwa wu va ha twisiseka.</p> <p>- Xitayili, thoni na rhejisitara swi tala ku fambelana na swilaveko swa nhlokombhaka.</p> <p>-Xitshuriwa xa ha ri na swihoxo switsongo hambiloko xi kambisisiwile, xi xopaxopiwile na ku hleriwa.</p> <p>- Vulehi bya xitshuriwa hi lebyi faneleke.</p> | <p>- Ririmi leri tirhisiwaka ra kayivelanyana naswona mahikahatelo ya tala ku va ni swihoxo.</p> <p>- Mahlawulelo ya marito hi lama ya ntolovelo.</p> <p>- Swivulwa na tindzimana swi na swihoxo kambe mongo wa xitshuriwa wa ha twisiseka.</p> <p>- Xitayili, thoni na rhejisitara swi na nkayivelo wa nhlangano wa miehleketo.</p> <p>- Xitshuriwa xi na swihoxo swo tala hambiloko xi kambisisiwile, xi xopaxopiwile na ku hleriwa.</p> <p>- Xitshuriwa xi lehe / kome ngopfu.</p> | <p>- Ririmi ni mahikahatelo swi na swihoxo.</p> <p>- Mahlawulelo ya marito ya kayivela.</p> <p>- Swivulwa na tindzimana swi andlariwile hi ndlela ya madyondza.</p> <p>- Xitayili, thoni na rhejisitara swi fambelana ni nhlokombhaka.</p> <p>- Xitshuriwa xi talele hi swihoxo hambiloko xi xopaxopiwile na ku hleriwa.</p> <p>- Xitshuriwa xi lehe / kome ngopfu.</p> | <p>- Ririmi ni mahikahatelo swi na swihoxo swo tala.</p> <p>- Mahlawulelo ya marito ya hoxekile.</p> <p>- Swivulwa na tindzimana swi hlangahlanganile kambe malongoloxelo ya swona ya hava nkhlukelano.</p> <p>- Xitayili, thoni na rhejisitara swi na swihoxo eka swiphemu hinkwaswo leswi tirhisiwaka.</p> <p>- Xitshuriwa xi talele ngopfu hi swihoxo hambiloko xi kambisisiwile, xi xopaxopiwile na ku hleriwa.</p> <p>- Xitshuriwa xi lehe / kome ku tlula mpimo.</p> |

| VUNDZENI | | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|
| <p><u>Vuswikoti bva le henhla ngopfu</u> - Vundzeni i byo hlawuleka swinene, no kombisa vutitumbuluxeri bya xiyimo xa le henhla. - Miehleketo yi na ntlhonthlo naswona yi vupfile. -Mavumbelo ya nhlokomhaka ya na nkhlukelano wa miehleketo. Vuxokoxoko bya mahungu byi andlariwile hi vuenti no thavula. -Vundzeni byi kombisa ku lemuka matirhiselo ya ririmi hi vuxoperi. - Vumbhoni bya leswaku xitshuriwa xi kunguhatiwile na/kumbe ku mpfampfarhutiwa byi tikombisa hi maandlalelo ya xitsalwana yo khulukelana no pfumala swihoxo.</p> | <p>khodi ya 7 80-100%</p> | 32 - 40 | 30 – 34 | 28 – 31 | | | | |
| <p><u>Vuswikoti bva le henhla</u> - Vundzeni i byo hlawuleka, no kombisa vutitumbuluxeri. - Miehleketo yi kombisa vutshila byo ehleketa naswona ya mahungu yo tsakisa. - Vuxokoxoko bya mahungu byi andlariwile hi ndlela yo khulukelana na nhlangano wa miehleketo. - Vundzeni byi kombisa ku lemuka ntikelo wa matirhiselo ya ririmi hi vuxoperi. - Vumbhoni bya leswaku xitshuriwa xi kunguhatiwile na/kumbe ku mpfampfarhutiwa byi tikombisa hi maandlalelo ya xitsalwana lexi kombisaka vutshila.</p> | <p>khodi ya 6 70-79%</p> | 30 – 34 | 28– 31 | 26 – 29 | 24 – 27 | | | |

| | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <p><u>Vuswikoti bya le henhlanganyana</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Vundzeni bya twisiseka na ku va na nhlango wa miehleketo lowu nga henhlanganyana. - Miehleketo ya tsakisa naswona ya khorwisa - Vuxokoxoko byo tala lebyi tumbuluxiweke byi fambelana na nhlokomhaka. - Vumbhoni byo kota ku lemuka matirhiselo ya ririmi hi vuxoperi byi le rivaleni. - Vumbhoni bya leswaku xitshuriwa xi kunguhatiwile na/kumbe ku mpfampfarhutiwa byi tikombisa hi maandlalalo ya xitsalwana ya kahle swinene. | <p>khodi ya 5 60-69%</p> | <p>28 – 31</p> | <p>26 – 29</p> | <p>24 – 27</p> | <p>22 – 26</p> | <p>20 - 23</p> | | |
| <p><u>Vuswikoti byo amukeleka</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Vundzeni hi lebyi faneleke na ku va na nhlango wa miehleketo lowu amukelekaka. -Miehleketo ya tsakisa naswona i ya vutitumbuluxeri lebyi amukelekaka. -Xitshuriwa xi na mahungu yo karhi ya nkoka naswona vuxokoxoko byi tumbuluxiwile hi ndlela leyi amukelekaka. - Vumbhoni byo kota ku lemuka matirhiselo ya ririmi hi vuxoperi bya amukeleka. - Vumbhoni bya leswaku xitshuriwa xi kunguhatiwile na/kumbe ku mpfampfarhutiwa byi tikombisa hi maandlalalo ya xitsalwana yo amukelekaka. | <p>khodi ya 4 50-59%</p> | | <p>24 – 27</p> | <p>22 – 26</p> | <p>20 – 23</p> | <p>18 – 22</p> | <p>16 – 19</p> | |
| <p><u>Vuswikoti byo enela</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Vundzeni i byo enela na ku andlariwa hi ndlela ya ntolovelo. Ku na nkayivelo wa nkhlulkelano na nhlango wa miehleketo. -Miehleketo a yi tali ku fambelana ni nhlokomhaka. Vutitumbuluxeli a byi anamangi. - Mahungu ya nkoka a ya tali ku tikomba. -Ku lemuka matirhiselo ya ririmi hi vuxoperi i ka mpimo wo enela. - Vumbhoni bya leswaku xitshuriwa xi kunguhatiwile na/kumbe ku mpfampfarhutiwa byi tikombisa hi maandlalalo ya xitsalwana yo enela na nkhlulkelano wa wona wa mahungu. | <p>khodi ya 3 40-49%</p> | | | <p>20 – 23</p> | <p>18 – 22</p> | <p>16 – 19</p> | <p>14 – 18</p> | <p>12 – 15</p> |

| | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|--|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <p><u>Vuswikoti bya madyondza</u> - Vundzeni a hi mikarhi hinkwayo byi twisisekaka . Byi kala nkholukelano na nhlango wa miehleketo. -Miehleketo ya timhaka ta nkoka a yi talangi naswona timhaka ti tala ku vuyeleriwa. -Mikarhi yin'wana u huma emhakeni kambe mahungu lama a lavaka ku ma vula ya kumbeteleka. - Xitshuriwa a xi ringanelangi ku va xa Ririmi ra le Kaya. Hambileswi nkunguhato na/kumbe mpfampfarhuto wu endlweke, xitsalwana a xi andlariwanga hi ndlela leyi faneleke.</p> | <p>Khodi ya 2 30-39%</p> | | | | <p>16 – 19</p> | <p>14 – 18</p> | <p>12 – 15</p> | <p>02 – 14</p> |
| <p><u>Vuswikoti byo ka byi nga fikelelangi</u> - Vundzeni byi humile emhakeni swinene naswona byi hava nkholukelano na nhlango wa miehleketo. -Miehleketo a yi tsakisi, timhaka ta vuyeleriwa naswona mahungu ya kona a ya fambelani na nhlokomhaka. -Makunguhato na/kumbe mampfampfarhutelo ya kona a ya ringanelangi. Xitsalwana xi andlariwile hi ndlela ya le hansi swinene.</p> | <p>khodi ya 1 00-29%</p> | | | | | <p>12 – 15</p> | <p>02 – 14</p> | <p>00 – 13</p> |

| | | Vuswikoti bya le henhla ngopfu 7 | Vuswikoti bya le henhla 6 | Vuswikoti bya le henhlanyana 5 | Vuswikoti byo amukeleka 4 | Vuswikoti byo enela 3 | Vuswikoti bya madyondza 2 | Vuswikoti byo ka byi nga fikelelangi 1 |
|--|--|--|--|--|---|---|--|--|
| <p>XITSONGA RO ENGETELA RA VUMBIRHI RHUBIRIKI YO LAWULA REV-(SAL)</p> <p>XIYENGE XA B: Switsalwambiko swo leha</p> <p>20 WA TIMARAKA</p> | <p>RIRIMI NI MATIRISELO YA RONA</p> | <p>-Xivumbeko xa xitshuriwa lexi tumbuluxiweke i xa nkhaqato wa le henhla ngopfu.</p> <p>--Matirhiselo ya ririmi eka xitshuriwa i ya nkhaqato naswona ya andlariwile hi ndlela ya vutlhari swinene.</p> <p>-Ntivomarito wu tirhisiwile hi mfanelo hi xiyimo xa le henhla ngopfu ku ya hi xikongomelo, vaamukeri va mahungu na mbangu.</p> <p>- Xitayili, thoni na rhejisitara swi tirhisiwile hi mfanelo hi xiyimo xa le henhla ngopfu.</p> <p>-Xitshuriwa xo va na swihoxonyana ku kombisa leswaku xi kambisisiwile, xi xopaxopiwile na ku hleriwa.</p> <p>-Vulehi bya xitshuriwa i bya nkhaqato wa xiyimo xa le henhla ngopfu.</p> | <p>-Xivumbeko xa xitshuriwa lexi tumbuluxiweke xi landzelerile milawu ya matsalelo hi xiyimo xa le henhla.</p> <p>-Matirhiselo ya ririmi eka xitshuriwa ya andlariwile kahle swinene naswona hi ndlela ya nkhaqato.</p> <p>- Ntivomarito wu tirhisiwile hi mfanelo hi xiyimo xa le henhla ku ya hi xikongomelo, vaamukeri va mahungu na mbangu.</p> <p>- Xitayili, thoni na rhejisitara swi tirhisiwile hi mfanelo ku ya hi swilaveko swa xitshuriwa.</p> <p>-Xitshuriwa a xi talelangi hi swihoxo ku kombisa leswaku xi kambisisiwile, xi xopaxopiwile na ku hleriwa.</p> <p>- Vulehi bya xitshuriwa i bya nkhaqato wa xiyimo xa le henhla.</p> | <p>- Xivumbeko xa xitshuriwa lexi tumbuluxiweke xi landzelerile milawu ya matsalelo hi xiyimo xa le henhlanyana.</p> <p>- Xitshuriwa xi andlariwile hi ndlela ya kahle naswona swa olova ku xi hlaya.</p> <p>-Ntivomarito wu tirhisiwile hi mfanelo ku ya hi xikongomelo, vaamukeri va mahungu na mbangu.</p> <p>- Xitayili, thoni na rhejisitara swi tirhisiwile hi mfanelo ku ya hi swilaveko swa xitshuriwa.</p> <p>- Xitshuriwa a xi talelangi hi swihoxo ku kombisa leswaku xi kambisisiwile, xi xopaxopiwile na ku hleriwa.</p> <p>Vulehi bya xitshuriwa i bya nkhaqato wa xiyimo xa le henhlanyana.</p> | <p>- Xivumbeko xa xitshuriwa lexi tumbuluxiweke xi landzelerile milawu ya matsalelo hi ndlela leyi amukelekaka.</p> <p>Xitshuriwa xi andlariwile hi ndlela yo amukeleka naswona swihoxo leswi nga kona a swi onhi nkholuko wa mahungu.</p> <p>-Ntivomarito wu tirhisiwile hi ndlela yo amukeleka ku ya hi xikongomelo, vaamukeri va mahungu na mbangu.</p> <p>-Xitayili, thoni na rhejisitara swi tirhisiwile hi ndlela yo amukeleka ku ya hi swilaveko swa xitshuriwa.</p> <p>- Hambileswi xitshuriwa xi kambisisiweke, xi xopaxopiweke na ku hleriwa xa ha ri na swihoxo switsongo.</p> <p>- Vulehi bya xitshuriwa i byo amukeleka.</p> | <p>- Xivumbeko xa xitshuriwa lexi tumbuluxiweke xi landzelerile milawu ya enela kambe ku na ku kayivela ka swilo swin'wana swa nkoka.</p> <p>-Xitshuriwa xi andlariwile hi ndlela yo enela naswona ku na swihoxo swo tala.</p> <p>-Ntivomarito wa kayivela naswona matirhiselo ya kona a ya fambelani ngopfu ni xikongomelo, vaamukeri va mahungu na mbangu.</p> <p>-Xitayili, thoni na rhejisitara swi le ka xiyimo xa le hansi kambe hi ndlela yo enela.</p> <p>- Hambileswi xitshuriwa xi kambisisiweke, xi xopaxopiweke na ku hleriwa xa ha ri na swihoxo swo tala.</p> <p>-Xitshuriwa xi lehile/komile ngopfu.</p> | <p>- Xivumbeko xa xitshuriwa lexi tumbuluxiweke xi kayivela milawu ya matsalelo naswona xa kakananisa.</p> <p>-Xitshuriwa xi andlariwile hi ndlela ya andlariwile hi ndlela ya swa nonoha ku xi twisisa.</p> <p>-Ntivomarito wa ha lava ku antswisiwa eka swiphemu swin'wana naswona matirhiselo ya kona a ya fambelani ni xikongomelo, vaamukeri va mahungu na mbangu.</p> <p>- Xitayili thoni na rhejisitara swi le ka xiyimo xa le hansi naswona a swi tirhisiwangi hi mfanelo.</p> <p>- Hambileswi xitshuriwa xi kambisisiweke, xi xopaxopiweke na ku hleriwa xa ha ri na swihoxo swo tala swinene.</p> <p>- Xitshuriwa xi lehile/komile ngopfu.</p> | <p>- Xivumbeko xa xitshuriwa lexi tumbuluxiweke a xi landzelerile milawu ya matsalelo.</p> <p>- Xitshuriwa xi andlariwile hi ndlela yo ka yi nga fikelelangi naswona swa nonoha swinene ku xi twisisa.</p> <p>- Ntivomarito wa ha lava ku antswisiwa swinene naswona matirhiselo ya kona a ya fambelani ni xikongomelo, vaamukeri va mahungu na mbangu.</p> <p>-Xitayili, thoni na rhejisitara swi tirhisiwile hi ndlela yo amukeleka ku ya hi swilaveko swa xitshuriwa.</p> <p>- Hambileswi xitshuriwa xi kambisisiweke, xi xopaxopiweke na ku hleriwa xa ha ri na swihoxo switsongo.</p> <p>- Vulehi bya xitshuriwa i byo amukeleka.</p> |

| VUNDZENI | | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|
| <p>Vuswikoti bya le henhla ngopfu -Byi kombisa vutivi byo hlawuleka bya xiyimo xa le henhla ngopfu bya swilaveko swa vundzeni bya xitshuriwa. -Byi kombisa u lemuka vutivi hi vuenti bya matirhiselo ya mimbangu yo hambanahambana loko a tsala xitshuriwa. -Vulawuri bya matsalelo ya mudyondzi u kota ku kongoma hi ndlela ya vutshila swinene eka xitshuriwa hinkwaxo naswona a nga humi emhakeni. - Nhlangano na nkhlukelano wa vundzeni na miehleketo swi andlariwile hi xiyimo xa le henhla swinene ngopfu naswona vuxokoxoko hinkwabyo byi seketela nhlokomhaka. - Vumbhoni bya leswaku xitshuriwa xi kunguhatiwile na/kumbe ku mpfampfarhutiwa byi tikombisa hi maandlalelo ya xitshuriwa lexi pfumalaka swihoxo hi ndlela ya le henhla swinene.</p> | 80-100% khodi ya 7 | 16 - 20 | 15 - 17 | 14 - 16 | | | | |
| <p>Vuswikoti bya le henhla -Byi kombisa vutivi byo kahle swinene bya xiyimo xa le henhla bya swilaveko swa vundzeni bya xitshuriwa. - Byi kombisa ku lemuka vutivi byo anama bya matirhiselo ya mimbangu yo hambanahambana loko a tsala xitshuriwa. - Vulawuri bya matsalelo ya mudyondzi u kota ku kongoma hi ndlela ya vutshila eka xitshuriwa hinkwaxo naswona a nga humi emhakeni. - Nhlangano na nkhlukelano wa vundzeni na miehleketo swi andlariwile hi xiyimo xa le henhla naswona vuxokoxoko hinkwabyo byi seketela nhlokomhaka. - Vumbhoni bya leswaku xitshuriwa xi kunguhatiwile na/kumbe ku mpfampfarhutiwa byi tikombisa hi maandlalelo ya xitshuriwa lexi pfumalaka swihoxo hi ndlela ya le henhla.</p> | 70-79 khodi ya 6 | 15 - 17 | 14 - 16 | 13 - 15 | 12 - 14 | | | |

| | | | | | | | | |
|--|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| <p><u>Vuswikoti bya le henhlanyana</u> -Byi kombisa vutivi bya kahle bya xiyimo xa le henhlanyana bya swilaveko swa vundzeni bya xitshuriwa. - Byi kombisa ku lemuka vutivi bya le henhlanyana matirhiselo ya mimbangu yo hambanahambana loko a tsala xitshuriwa. - Vulawuri bya matsalelo ya mudyondzi u kota ku kongoma eka xitshuriwa kambe a humanyana emhakeni. - Nhlangano na nkholukelano wa vundzeni na miehleketo swi andlariweke hi xiyimo xa le henhlanyana naswona vuxokoxoko byo tala byi seketela nhlokomhaka. -- Vumbhoni bya leswaku xitshuriwa xi kunguhatiwile na/kumbe ku mpfampfarhutiwa byi tikombisa hi maandlalelo ya xitshuriwa lexi pfumalaka swihoxo hi ndlela ya le henhlanyana.</p> | 60-69% khodi ya 5 | 14 - 16 | 13 - 15 | 12- 14 | 11 – 13 | 10 – 12 | | |
| <p><u>Vuswikoti byo amukeleka</u> -Byi kombisa vutivi byo amukeleka bya swilaveko swa vundzeni bya xitshuriwa -Byi kombisa ku lemuka vutivi hi ndlela yo amukeleka bya matirhiselo ya mimbangu yo hambanahambana loko a tsala xitshuriwa. -Vulawuri bya matsalelo ya mudyondzi u pfa a huma emhakeni kambe mongo wa mhaka wu nga onhaki ngopfu. - Nhlangano na nkholukelano wa vundzeni na miehleketo swi andlariweke hi ndlela yo amukeleka naswona vuxokoxoko byin`wana byi seketela nhlokomhaka. - Vumbhoni bya leswaku xitshuriwa xi kunguhatiwile na/kumbe kumpfampfarhutiwa byi tikombisa hi maandlalelo ya xitshuriwa hi ndlela leyi amukelekaka.</p> | 50-59% khodi ya 4 | | 12 - 14 | 11 - 13 | 10 – 12 | 09 – 11 | 08 – 10 | |

| | | | | | | | | |
|---|----------------------|--|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| <p><u>Vuswikoti byo enela</u> -Byi kombisa vutivi byo enela bya swilaveko swa vundzeni bya xitshuriwa. - Byi kombisa ku lemuka vutivi hi ndlela yo enela bya matirhiselo ya mimbangu yo hambanahambana loko a tsala xitshuriwa. -Vulawuri bya matsalelo ya mudyondzi u huma emhakeni naswona mongo wa swivulwa swin'wana a wu twisiseki. -Nhlanguano na nkhlukelano wa vundzeni na miehleketo swi andlariwile hi ndlela yo enela naswona vuxokoxoko byin'wana byi seketela nhlokomhaka. - Vumbhoni bya leswaku xitshuriwa xi kunguhatiwile na/kumbe ku mpfampfarhutiwa byi tikombisa hi maandlalelo ya xitshuriwa hi ndlela yo enela.</p> | 40-49% khodi ya 3 | | | 10 - 12 | 09 – 11 | 08 - 10 | 07 – 09 | 06 - 08 |
| <p><u>Vuswikoti bya madvondza</u> - Byi kombisa vutivi bya madyondza bya swilaveko swa vundzeni bya xitshuriwa. -Byi kombisa ku lemuka vutivi bya matirhiselo ya mimbangu yo hambanahambana loko a tsala xitshuriwa hi ndlela ya madyondza. -Vulawuri bya matsalelo ya mudyondzi u huma emhakeni naswona mongo wa swivulwa swin'wana a wu twisiseki hikuva wu ri ka xiyimo xa madyondza. - Swivulwa swin'wana a swi na nhlanguano na nkhlukelano wa vundzeni na miehleketo naswona ko va na vuxokoxoko byitsongo lebyi seketelaka nhlokomhaka. - Makunguhatelo na/kumbe mampfampfarhutelo ya kona a ya ringanelangi.Xitsalwana xi andlariwile hi ndlela ya le hansu swinene.</p> | 30-39% khodi ya 2 | | | | 08 - 10 | 07 -09 | 06 – 08 | 01 – 07 |

| | | | | | | | | |
|--|--------------------------|--|--|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <p><u>Vuswikoti byo ka byi nga fikelelangi.</u> - Vutivi lebyi languteriweke bya swilaveko swa switshuriwa a byi fikeleriwangi. - Vutivi bya matirhiselo ya mimbangu yo hambanahambana loko a tsala xitshuriwa a byi fikelelangi. -Vulawuri bya matsalelo ya mudyondzi byi huma swinene emhakeni naswona mongo eka swivulwa swo tala a wu twisiseki hikuva wu ri eka xiyimo xo ka xi nga fikelelangi. -Xitshuriwa a xi na nhlngano na nkhlulukelano wa vundzeni na miehleketo naswona ko va na vuxokoxoko byitsongo lebyi seketela nhlokomhaka. Nkunguhato na/kumbe mpfampfarhuto a swi fikelelangi naswona xitshuriwa xi andlariwile hi xiyimo xa le hansi swinene.</p> | <p>khodi va 1</p> | | | | | <p>06 – 08</p> | <p>01 – 07</p> | <p>00 – 06</p> |
|--|--------------------------|--|--|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|

| | | Vuswikoti bya le henhla ngopfu 7 | Vuswikoti bya le henhla 6 | Vuswikoti bya le henhlanganyana 5 | Vuswikoti byo amukeleka 4 | Vuswikoti byo enela 3 | Vuswikoti bya madyondza 2 | Vuswikoti byo ka byi nga fikelelangi 1 |
|---|---|--|--|--|--|---|---|---|
| <p>XITSONGA RO ENGETELA RA VUMBIRHI RHUBIRIKI YO LAWULA REV-(SAL) XIYENGE XA C: Switsalwambiko swo leha</p> <p>20 WA TIMARAKA</p> | <p>RIRIMI NI MATIRHISELO YA RONA</p> | <p>-Xivumbeko xa xitshuriwa lexi tumbuluxiweke I xa nkhaqato wa le henhla ngopfu.</p> <p>--Matirhiselo ya ririmi eka xitshuriwa I ya nkhaqato naswona ya andlariwile hi ndlela ya vutlhari swinene.</p> <p>-Ntivomarito wu tirhisiwile hi mfanelo hi xiyimo xa le henhla ngopfu ku ya hi xikongomelo, vaamukeri va mahungu na mbangu.</p> <p>- Xitayili, thoni na rhejisitara swi tirhisiwile hi mfanelo hi xiyimo xa le henhla ngopfu.</p> <p>-Xitshuriwa xo va na swihoxonyana ku kombisa leswaku xi kambisisiwile, xi xopaxopiwile na ku hleriwa.</p> <p>-Vulehi bya xitshuriwa I bya nkhaqato wa xiyimo xa le henhla ngopfu.</p> | <p>-Xivumbeko xa xitshuriwa lexi tumbuluxiweke xi landzelerile milawu ya matsalelo hi xiyimo xa le henhla.</p> <p>-Matirhiselo ya ririmi eka xitshuriwa ya andlariwile kahle swinene naswona hi ndlela ya nkhaqato.</p> <p>- Ntivomarito wu tirhisiwile hi mfanelo hi xiyimo xa le henhla ku ya hi xikongomelo, vaamukeri va mahungu na mbangu.</p> <p>- Xitayili, thoni na rhejisitara swi tirhisiwile hi mfanelo ku ya hi swilaveko swa xitshuriwa.</p> <p>-Xitshuriwa a xi talelangi hi swihoxo ku kombisa leswaku xi kambisisiwile, xi xopaxopiwile na ku hleriwa.</p> <p>- Vulehi bya xitshuriwa I bya nkhaqato wa xiyimo xa le henhla.</p> | <p>- Xivumbeko xa xitshuriwa lexi tumbuluxiweke xi landzelerile milawu ya matsalelo hi xiyimo xa le henhlanganyana.</p> <p>- Xitshuriwa xi andlariwile hi ndlela ya kahle naswona swa olova ku xi hlaya.</p> <p>-Ntivomarito wu tirhisiwile hi mfanelo ku ya hi xikongomelo, vaamukeri va mahungu na mbangu.</p> <p>- Xitayili, thoni na rhejisitara swi tirhisiwile hi mfanelo ku ya hi swilaveko swa xitshuriwa.</p> <p>- Xitshuriwa a xi talelangi hi swihoxo ku kombisa leswaku xi kambisisiwile, xi xopaxopiwile na ku hleriwa.</p> <p>Vulehi bya xitshuriwa i bya nkhaqato wa xiyimo xa le henhlanganyana.</p> | <p>- Xivumbeko xa xitshuriwa lexi tumbuluxiweke xi landzelerile milawu ya matsalelo hi ndlela leyi amukelekaka.</p> <p>Xitshuriwa xi andlariwile hi ndlela yo amukeleka naswona swihoxo leswi nga kona a swi onhi nkhluluko wa mahungu.</p> <p>-Ntivomarito wu tirhisiwile hi ndlela yo amukeleka ku ya hi xikongomelo, vaamukeri va mahungu na mbangu.</p> <p>-Xitayili, thoni na rhejisitara swi tirhisiwile hi ndlela yo amukeleka ku ya hi swilaveko swa xitshuriwa.</p> <p>- Hambileswi xitshuriwa xi kambisisiweke, xi xopaxopiweke na ku hleriwa xa ha ri na swihoxo switsongo.</p> <p>- Vulehi bya xitshuriwa i byo amukeleka.</p> | <p>- Xivumbeko xa xitshuriwa lexi tumbuluxiweke xi landzelerile milawu ya matsalelo hi ndlela yo enela kambe ku na ku kayivela ka swilo swin' wana swa nkoka.</p> <p>-Xitshuriwa xi andlariwile hi ndlela yo enela naswona ku na swihoxo swo tala.</p> <p>-Ntivomarito wa kayivela naswona matirhiselo ya kona a ya fambelani ngopfu ni xikongomelo, vaamukeri va mahungu na mbangu.</p> <p>-Xitayili, thoni na rhejisitara swi le ka xiyimo xa le hansi kambe hi ndlela yo enela.</p> <p>- Hambileswi xitshuriwa xi kambisisiweke, xi xopaxopiweke na ku hleriwa xa ha ri na swihoxo swo tala.</p> <p>-Xitshuriwa xi lehile/komile ngopfu.</p> | <p>- Xivumbeko xa xitshuriwa lexi tumbuluxiweke xi kayivela milawu ya matsalelo naswona xa kakananisa.</p> <p>-Xitshuriwa xi andlariwile hi ndlela ya madyondza naswona swa nonoha ku xi twisisa.</p> <p>-Ntivomarito wa ha lava ku antswisiwa eka swiphemu swin' wana naswona matirhiselo ya kona a ya fambelani ni xikongomelo, vaamukeri va mahungu na mbangu.</p> <p>- Xitayili thoni na rhejisitara swi le ka xiyimo xa le hansi naswona a swi tirhisiwani hi mfanelo.</p> <p>- Hambileswi xitshuriwa xi kambisisiweke, xi xopaxopiweke na ku hleriwa xa ha ri na swihoxo swo tala swinene.</p> <p>- Xitshuriwa xi lehile/komile ngopfu.</p> | <p>- Xivumbeko xa xitshuriwa lexi tumbuluxiweke a xi landzelelangi milawu ya matsalelo.</p> <p>- Xitshuriwa xi andlariwile hi ndlela yo ka yi nga fikelelangi naswona swa nonoha swinene ku xi twisisa.</p> <p>- Ntivomarito wa ha lava ku antswisiwa swinene naswona matirhiselo ya kona a ya fambelani ni xikongomelo, vaamukeri va mahungu na mbangu.</p> <p>-Xitayili, thoni na rhejisitara swi tirhisiwile hi ndlela yo amukeleka ku ya hi swilaveko swa xitshuriwa.</p> <p>- Hambileswi xitshuriwa xi kambisisiweke, xi xopaxopiweke na ku hleriwa xa ha ri na swihoxo switsongo.</p> <p>- Vulehi bya xitshuriwa i byo amukeleka.</p> |

| <u>VUNDZENI</u> | | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|-----------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|----------|----------|
| <p><u>Vuswikoti bya le henhla ngopfu</u></p> <p>-Byi kombisa vutivi byo hlawuleka bya xiyimo xa le henhla ngopfu bya swilaveko swa vundzeni bya xitshuriwa.</p> <p>-Byi kombisa u lemuka vutivi hi vuenti bya matirhiselo ya mimbangu yo hambanahambana loko a tsala xitshuriwa.</p> <p>-Vulawuri bya matsalelo ya mudyondzi u kota ku kongoma hi ndlela ya vutshila swinene eka xitshuriwa hinkwaxo naswona a nga humi emhakeni.</p> <p>- Nhlango na nkulukelano wa vundzeni na miehleketo swi andlariwile hi xiyimo xa le henhla swinene ngopfu naswona vuxoxoko hinkwabyo byi seketela nhlokomhaka.</p> <p>- Vumbhoni bya leswaku xitshuriwa xi kunguhatiwile na/kumbe ku mpfampfarhutiwa byi tikombisa hi maandlalelo ya xitshuriwa lexi pfumalaka swihoxo hi ndlela ya le henhla swinene.</p> | 80-100% khodi ya 7 | 08-10 | 08 | 07-08 | | | | |
| <p><u>Vuswikoti bya le henhla</u></p> <p>-Byi kombisa vutivi byo kahle swinene bya xiyimo xa le henhla bya swilaveko swa vundzeni bya xitshuriwa.</p> <p>- Byi kombisa ku lemuka vutivi byo anama bya matirhiselo ya mimbangu yo hambanahambana loko a tsala xitshuriwa.</p> <p>- Vulawuri bya matsalelo ya mudyondzi u kota ku kongoma hi ndlela ya vutshila eka xitshuriwa hinkwaxo naswona a nga humi emhakeni.</p> <p>- Nhlango na nkulukelano wa vundzeni na miehleketo swi andlariwile hi xiyimo xa le henhla naswona vuxoxoko hinkwabyo byi seketela nhlokomhaka.</p> <p>- Vumbhoni bya leswaku xitshuriwa xi kunguhatiwile na/kumbe ku mpfampfarhutiwa byi tikombisa hi maandlalelo ya xitshuriwa lexi pfumalaka swihoxo hi ndlela ya le henhla.</p> | 70-79% khodi ya 6 | 08 | 07-08 | 07 | 07 | 06-07 | | |

| | | | | | | | |
|--|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <p><u>Vuswikoti bya le henhlanyana</u> -Byi kombisa vutivi bya kahle bya xiyimo xa le henhlanyana bya swilaveko swa vundzeni bya xitshuriwa. - Byi kombisa ku lemuka vutivi bya le henhlanyana matirhiselo ya mimbangu yo hambanahambana loko a tsala xitshuriwa. - Vulawuri bya matsalelo ya mudyondzi u kota ku kongoma eka xitshuriwa kambe a humanyana emhakeni. - Nhlngano na nkholukelano wa vundzeni na miehleketo swi andlariweke hi xiyimo xa le henhlanyana naswona vuxokoxoko byo tala byi seketela nhlokomhaka. -- Vumbhoni bya leswaku xitshuriwa xi kunguhatiwile na/kumbe ku mpfampfarhutiwa byi tikombisa hi maandlalelo ya xitshuriwa lexi pfumalaka swihoxo hi ndlela ya le henhlanyana.</p> | 60-69% khodi ya 5 | 07-08 | 07 | 06-07 | 06 | 05-06 | |
| <p><u>Vuswikoti byo amukeleka</u> -Byi kombisa vutivi byo amukeleka bya swilaveko swa vundzeni bya xitshuriwa -Byi kombisa ku lemuka vutivi hi ndlela yo amukeleka bya matirhiselo ya mimbangu yo hambanahambana loko a tsala xitshuriwa. -Vulawuri bya matsalelo ya mudyondzi u pfa a huma emhakeni kambe mongo wa mhaka wu nga onhaki ngopfu. - Nhlngano na nkholukelano wa vundzeni na miehleketo swi andlariweke hi ndlela yo amukeleka naswona vuxokoxoko byin'wana byi seketela nhlokomhaka. - Vumbhoni bya leswaku xitshuriwa xi kunguhatiwile na/kumbe kumpfampfarhutiwa byi tikombisa hi maandlalelo ya xitshuriwa hi ndlela leyi amukelekaka.</p> | 50-59% khodi ya 4 | | 06-07 | 06 | 05-06 | 05 | 04-05 |

| | | | | | | | | |
|---|----------------------|--|--|-------|-------|-------|-------|---------|
| <p><u>Vuswikoti byo enela</u> -Byi kombisa vutivi byo enela bya swilaveko swa vundzeni bya xitshuriwa. - Byi kombisa ku lemuka vutivi hi ndlela yo enela bya matirhiselo ya mimbangu yo hambanahambana loko a tsala xitshuriwa. -Vulawuri bya matsalelo ya mudyondzi u huma emhakeni naswona mongo wa swivulwa swin'wana a wu twisiseki. -Nhlango na nkholukelano wa vundzeni na miehleketo swi andlariwile hi ndlela yo enela naswona vuxokoxoko byin'wana byi seketela nhlokomhaka. - Vumbhoni bya leswaku xitshuriwa xi kunguhatiwile na/kumbe ku mpfampfarhutiwa byi tikombisa hi maandlalelo ya xitshuriwa hi ndlela yo enela.</p> | 40-49% khodi ya 3 | | | 05-06 | 05 | 04-05 | 04 | 03-04 |
| <p><u>Vuswikoti bya madvondza</u> - Byi kombisa vutivi bya madvondza bya swilaveko swa vundzeni bya xitshuriwa. -Byi kombisa ku lemuka vutivi bya matirhiselo ya mimbangu yo hambanahambana loko a tsala xitshuriwa hi ndlela ya madvondza. -Vulawuri bya matsalelo ya mudyondzi u huma emhakeni naswona mongo wa swivulwa swin'wana a wu twisiseki hikuva wu ri ka xiyimo xa madvondza. - Swivulwa swin'wana a swi na nhlango na nkholukelano wa vundzeni na miehleketo naswona ko va na vuxokoxoko byitsongo lebyi seketelaka nhlokomhaka. - Makunguhatelo na/kumbe mampfampfarhutelo ya kona a ya ringanelangi.Xitsalwana xi andlariwile hi ndlela ya le hansi swinene.</p> | 30-39% khodi ya 2 | | | | 04-05 | 04 | 03-04 | 01 – 03 |

| | | | | | | | | |
|---|--------------------------|--|--|--|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| <p><u>Vuswikoti byo ka byi nga fikelelangi.</u> - Vutivi lebyi languteriweke bya swilaveko swa switshuriwa a byi fikeleriwangi. - Vutivi bya matirhiselo ya mimbangu yo hambanahambana loko a tsala xitshuriwa a byi fikelelangi. -Vulawuri bya matsalelo ya mudyondzi byi huma swinene emhakeni naswona mongo eka swivulwa swo tala a wu twisiseki hikuva wu ri eka xiyimo xo ka xi nga fikelelangi. -Xitshuriwa a xi na nhlango na nkhlulukelano wa vundzeni na miehleketo naswona ko va na vuxokoxoko byitsongo lebyi seketela nhlokomhaka. Nkunguhato na/kumbe mpfampfarhuto a swi fikelelangi naswona xitshuriwa xi andlariwile hi xiyimo xa le hansi swinene.</p> | <p>khodi ya 1</p> | | | | | <p>03-04</p> | <p>01 – 03</p> | <p>00 – 01</p> |
|---|--------------------------|--|--|--|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|